

2024 AnceLL Product and Price List

rev3209

Antibodies and Conjugates

anti-Human Antibodies

| Product Group | Form | Catalog # | Clone | Size | \$ U.S. |
|---|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| anti-human bcl-2 Clone: Bcl-2/100 | Pur WA | 357-020 | Bcl-2/100 | 100 ug | \$235 |
| | Biotin | 357-030 | Bcl-2/100 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 357-040 | Bcl-2/100 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 357-050 | Bcl-2/100 | 120 tests | \$350 |
| anti-human CD1b Clone: SN13 | Pur WA | 142-020 | SN13 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 142-030 | SN13 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 142-040 | SN13 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 142-050 | SN13 | 120 tests | \$300 |
| anti-human CD2 Clone: 1E7E8 | Pur/PF | 142-820 | SN13 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 143-020 | 1E7E8 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 143-030 | 1E7E8 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 143-040 | 1E7E8 | 120 tests | \$235 |
| anti-human CD3 Clone: UCHT1 | PE | 143-050 | 1E7E8 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 143-820 | 1E7E8 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 144-020 | UCHT1 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 144-030 | UCHT1 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD1a Clone: CB-T6 | FITC | 144-040 | UCHT1 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 144-050 | UCHT1 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 144-060 | UCHT1 | 120 tests | \$350 |
| | F(ab') ₂ | 144-520 | UCHT1 | 100 ug | \$745 |
| | Fab | 144-580 | UCHT1 | 100 ug | \$745 |
| | Pur/PF | 144-820 | UCHT1 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD1c Clone: M241 | Pur WA | 145-020 | CB-T6 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 145-030 | CB-T6 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 145-040 | CB-T6 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 145-050 | CB-T6 | 120 tests | \$300 |
| anti-human CD4 Clone: QS4120 | Pur/PF | 145-820 | CB-T6 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 146-020 | M241 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 146-030 | M241 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 146-040 | M241 | 120 tests | \$235 |
| anti-human CD4 Clone: QS4120 | PE | 146-050 | M241 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 146-820 | M241 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 147-020 | QS4120 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 147-030 | QS4120 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD4 Clone: QS4120 | FITC | 147-040 | QS4120 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 147-050 | QS4120 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 147-060 | QS4120 | 120 tests | \$350 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| anti-human CD4 Clone: M-T441 | PE-Cy7 | 147-070 | QS4120 | 120 tests | \$350 | |
| | Pur/PF | 147-820 | QS4120 | 100 ug | \$200 | |
| | Pur WA | 148-020 | M-T441 | 100 ug | \$200 | |
| | Biotin | 148-030 | M-T441 | 100 ug | \$235 | |
| | FITC | 148-040 | M-T441 | 120 tests | \$235 | |
| | PE | 148-050 | M-T441 | 120 tests | \$300 | |
| anti-human CD5 Clone: UCHT2 | APC | 148-060 | M-T441 | 120 tests | \$350 | |
| | Pur/PF | 148-820 | M-T441 | 100 ug | \$200 | |
| | Pur WA | 150-020 | UCHT2 | 100 ug | \$200 | |
| | Biotin | 150-030 | UCHT2 | 100 ug | \$235 | |
| | FITC | 150-040 | UCHT2 | 120 tests | \$235 | |
| | PE | 150-050 | UCHT2 | 120 tests | \$300 | |
| anti-human CD6 Clone: 3F7B6 | Pur/PF | 150-820 | UCHT2 | 100 ug | \$200 | |
| | Pur WA | 151-020 | 3F7B6 | 100 ug | \$200 | |
| | Biotin | 151-030 | 3F7B6 | 100 ug | \$235 | |
| | FITC | 151-040 | 3F7B6 | 120 tests | \$235 | |
| | PE | 151-050 | 3F7B6 | 120 tests | \$300 | |
| | Pur/PF | 151-820 | 3F7B6 | 100 ug | \$200 | |
| anti-human CD7 Clone: 3A1E | Pur WA | 152-020 | 3A1E | 100 ug | \$200 | |
| | Biotin | 152-030 | 3A1E | 100 ug | \$235 | |
| | FITC | 152-040 | 3A1E | 120 tests | \$235 | |
| | PE | 152-050 | 3A1E | 120 tests | \$300 | |
| | Pur/PF | 152-820 | 3A1E | 100 ug | \$200 | |
| | anti-human CD8 Clone: UCHT4 | Pur WA | 153-020 | UCHT4 | 100 ug | \$200 |
| Biotin | | 153-030 | UCHT4 | 100 ug | \$235 | |
| FITC | | 153-040 | UCHT4 | 120 tests | \$235 | |
| PE | | 153-050 | UCHT4 | 120 tests | \$300 | |
| Pur/PF | | 153-820 | UCHT4 | 100 ug | \$200 | |
| anti-human CD8 Clone: 14 | | Pur WA | 154-020 | 14 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 154-030 | 14 | 100 ug | \$235 | |
| | FITC | 154-040 | 14 | 120 tests | \$235 | |
| | PE | 154-050 | 14 | 120 tests | \$300 | |
| | APC | 154-060 | 14 | 120 tests | \$325 | |
| | PE-Cy7 | 154-070 | 14 | 120 tests | \$350 | |
| | Pur/PF | 154-820 | 14 | 100 ug | \$200 | |
| | anti-human CD49b Clone: HAS6 | Pur WA | 155-020 | HAS6 | 100 ug | \$200 |
| | | Biotin | 155-030 | HAS6 | 100 ug | \$235 |
| FITC | | 155-040 | HAS6 | 120 tests | \$235 | |
| PE | | 155-050 | HAS6 | 120 tests | \$300 | |
| anti-human CD9 Clone: SN4 | Pur/PF | 155-820 | HAS6 | 100 ug | \$200 | |
| | Pur WA | 156-020 | SN4 | 100 ug | \$275 | |
| | Biotin | 156-030 | SN4 | 100 ug | \$300 | |
| | FITC | 156-040 | SN4 | 120 tests | \$300 | |
| | PE | 156-050 | SN4 | 120 tests | \$375 | |
| anti-human CD10 Clone: SN5c | Pur/PF | 156-820 | SN4 | 100 ug | \$275 | |
| | Pur WA | 157-020 | SN5c | 100 ug | \$200 | |
| | Biotin | 157-030 | SN5c | 100 ug | \$235 | |
| | FITC | 157-040 | SN5c | 120 tests | \$235 | |
| | PE | 157-050 | SN5c | 120 tests | \$300 | |
| anti-human CD11a | Pur/PF | 157-820 | SN5c | 100 ug | \$200 | |
| | Pur WA | 158-020 | 38 | 100 ug | \$200 | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| Clone: 38 | Biotin | 158-030 | 38 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 158-040 | 38 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 158-050 | 38 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 158-820 | 38 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD11b | Pur WA | 159-020 | ICRF44 | 100 ug | \$200 |
| Clone: ICRF44 | Biotin | 159-030 | ICRF44 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 159-040 | ICRF44 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 159-050 | ICRF44 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 159-060 | ICRF44 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 159-820 | ICRF44 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD11c | Pur WA | 160-020 | 3.9 | 100 ug | \$200 |
| Clone: 3.9 | Biotin | 160-030 | 3.9 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 160-040 | 3.9 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 160-050 | 3.9 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 160-060 | 3.9 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 160-820 | 3.9 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD13 | Pur WA | 162-020 | 22A5 | 100 ug | \$200 |
| Clone: 22A5 | Biotin | 162-030 | 22A5 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 162-040 | 22A5 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 162-050 | 22A5 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 162-060 | 22A5 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 162-820 | 22A5 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD14 | Pur WA | 163-020 | UCHM1 | 100 ug | \$200 |
| Clone: UCHM1 | Biotin | 163-030 | UCHM1 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 163-040 | UCHM1 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 163-050 | UCHM1 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 163-820 | UCHM1 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD15 | Pur WA | 164-020 | AHN1.1 | 100 ug | \$200 |
| Clone: AHN1.1 | Biotin | 164-030 | AHN1.1 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 164-040 | AHN1.1 | 120 tests | \$235 |
| | Pur/PF | 164-820 | AHN1.1 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD16 | Pur WA | 165-020 | 3G8 | 100 ug | \$200 |
| Clone: 3G8 | Biotin | 165-030 | 3G8 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 165-040 | 3G8 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 165-050 | 3G8 | 120 tests | \$300 |
| | F(ab') ₂ | 165-520 | 3G8 | 100 ug | \$795 |
| | Fab-Biotin | 165-530 | 3G8 | 100 ug | \$950 |
| | Fab | 165-580 | 3G8 | 100 ug | \$795 |
| | Pur/PF | 165-820 | 3G8 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD17 | Pur WA | 166-020 | Huly-m13 | 100 ug | \$200 |
| Clone: Huly-m13 | Biotin | 166-030 | Huly-m13 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 166-040 | Huly-m13 | 120 tests | \$235 |
| | Pur/PF | 166-820 | Huly-m13 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD18 | Pur WA | 167-020 | IB4 | 100 ug | \$200 |
| Clone: IB4 | Biotin | 167-030 | IB4 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 167-040 | IB4 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 167-050 | IB4 | 120 tests | \$300 |
| | F(ab') ₂ | 167-520 | IB4 | 100 ug | \$745 |
| | Fab | 167-580 | IB4 | 100 ug | \$745 |
| | Pur/PF | 167-820 | IB4 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD19 | Pur WA | 168-020 | BU12 | 100 ug | \$200 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| Clone: BU12 | Biotin | 168-030 | BU12 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 168-040 | BU12 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 168-050 | BU12 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 168-060 | BU12 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 168-820 | BU12 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD21 | Pur WA | 170-020 | BU33 | 100 ug | \$200 |
| Clone: BU33 | Biotin | 170-030 | BU33 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 170-040 | BU33 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 170-050 | BU33 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 170-820 | BU33 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD22 | Pur WA | 171-020 | RFB4 | 100 ug | \$200 |
| Clone: RFB4 | Biotin | 171-030 | RFB4 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 171-040 | RFB4 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 171-050 | RFB4 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 171-820 | RFB4 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD23 | Pur WA | 172-020 | BU38 | 100 ug | \$200 |
| Clone: BU38 | Biotin | 172-030 | BU38 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 172-040 | BU38 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 172-050 | BU38 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 172-820 | BU38 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD24 | Pur WA | 173-020 | BA-1 | 100 ug | \$200 |
| Clone: BA-1 | Biotin | 173-030 | BA-1 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 173-040 | BA-1 | 120 tests | \$235 |
| | Pur/PF | 173-820 | BA-1 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD25 | Pur WA | 174-020 | 7G7B6 | 100 ug | \$200 |
| Clone: 7G7B6 | Biotin | 174-030 | 7G7B6 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 174-040 | 7G7B6 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 174-050 | 7G7B6 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 174-060 | 7G7B6 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 174-820 | 7G7B6 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD26 | Pur WA | 175-020 | 202.36 | 100 ug | \$200 |
| Clone: 202.36 | Biotin | 175-030 | 202.36 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 175-040 | 202.36 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 175-050 | 202.36 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 175-820 | 202.36 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD27 | Pur WA | 176-020 | M-T271 | 100 ug | \$200 |
| Clone: M-T271 | Biotin | 176-030 | M-T271 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 176-040 | M-T271 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 176-050 | M-T271 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 176-820 | M-T271 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD28 | Pur WA | 177-020 | ANC28.1/5D10 | 100 ug | \$275 |
| Clone: ANC28.1/5D10 | Biotin | 177-030 | ANC28.1/5D10 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 177-040 | ANC28.1/5D10 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 177-050 | ANC28.1/5D10 | 120 tests | \$350 |
| | F(ab') ₂ | 177-520 | ANC28.1/5D10 | 100 ug | \$745 |
| | Pur/PF | 177-820 | ANC28.1/5D10 | 100 ug | \$275 |
| anti-human CD29 | Pur WA | 178-020 | 4B7R | 100 ug | \$200 |
| Clone: 4B7R | Biotin | 178-030 | 4B7R | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 178-040 | 4B7R | 120 tests | \$235 |
| | PE | 178-050 | 4B7R | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 178-820 | 4B7R | 100 ug | \$200 |

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------|---------|-----------|---------------------|
| anti-human CD30 Clone: AC10 | Pur WA | 179-020 | AC10 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 179-030 | AC10 | 100 ug | \$235 |
| | PE | 179-050 | AC10 | 120 tests | \$375 |
| | APC | 179-060 | AC10 | 120 tests | \$375 |
| | Pur/PF | 179-820 | AC10 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD31 Clone: 158-2B3 | Pur WA | 180-020 | 158-2B3 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 180-030 | 158-2B3 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 180-040 | 158-2B3 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 180-050 | 158-2B3 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 180-820 | 158-2B3 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD32 Clone: 7.3 | Pur WA | 181-020 | 7.3 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 181-030 | 7.3 | 100 ug | \$235 |
| | PE | 181-050 | 7.3 | 120 tests | \$300 |
| | F(ab') ₂ | 181-520 | 7.3 | 100 ug | \$795 |
| | Fab | 181-580 | 7.3 | 100 ug | \$795 |
| | Pur/PF | 181-820 | 7.3 | 100 ug | \$200 |
| | | | | | |
| anti-human CD34 Clone: 43A1 | Pur WA | 183-020 | 43A1 | 100 ug | \$235 |
| | Biotin | 183-030 | 43A1 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 183-040 | 43A1 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 183-050 | 43A1 | 120 tests | \$350 |
| | APC | 183-060 | 43A1 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 183-820 | 43A1 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD35 Clone: E11 | Pur WA | 184-020 | E11 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 184-030 | E11 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 184-040 | E11 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 184-050 | E11 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 184-820 | E11 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD36 Clone: SMO | Pur WA | 185-020 | SM0 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 185-030 | SM0 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 185-040 | SM0 | 120 tests | \$235 |
| | Pur/PF | 185-820 | SM0 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD37 Clone: IPO-24 | Pur WA | 186-020 | IPO-24 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 186-030 | IPO-24 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 186-040 | IPO-24 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 186-050 | IPO-24 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 186-820 | IPO-24 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD38 Clone: AT1 | Pur WA | 187-020 | AT1 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 187-030 | AT1 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 187-040 | AT1 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 187-050 | AT1 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 187-060 | AT1 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 187-820 | AT1 | 100 ug | \$200 |
| | | | | | |
| anti-human CD39 Clone: BU61 | Pur WA | 188-020 | BU61 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 188-030 | BU61 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 188-040 | BU61 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 188-050 | BU61 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 188-820 | BU61 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD40 Clone: BE-1 | Pur WA | 189-020 | BE-1 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 189-030 | BE-1 | 100 ug | \$235 |
| | PE | 189-050 | BE-1 | 120 tests | Discontinued |
| | Pur/PF | 189-820 | BE-1 | 100 ug | \$200 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| anti-human CD40 Clone: EA-5 | Pur WA | 300-020 | EA-5 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 300-030 | EA-5 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 300-040 | EA-5 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 300-050 | EA-5 | 120 tests | \$300 |
| anti-human CD41a Clone: 96.2C1 | Pur/PF | 300-820 | EA-5 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 190-020 | 96.2C1 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 190-030 | 96.2C1 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 190-040 | 96.2C1 | 120 tests | \$235 |
| anti-human CD43 Clone: DFT1 | PE | 190-050 | 96.2C1 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 190-820 | 96.2C1 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 192-020 | DFT1 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 192-030 | DFT1 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD44 Clone: BU52 | FITC | 192-040 | DFT1 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 192-050 | DFT1 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 192-820 | DFT1 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 193-020 | BU52 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD44 Clone: BU52 | Biotin | 193-030 | BU52 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 193-040 | BU52 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 193-050 | BU52 | 120 tests | \$300 |
| | F(ab') ₂ | 193-520 | BU52 | 100 ug | \$745 |
| anti-human CD44 Clone: BU75 | Fab | 193-580 | BU52 | 100 ug | \$745 |
| | Pur/PF | 193-820 | BU52 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 352-020 | BU75 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 352-030 | BU75 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD45 Clone: C11 | FITC | 352-040 | BU75 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 352-050 | BU75 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 352-820 | BU75 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 196-020 | C11 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD45 Clone: C11 | Biotin | 196-030 | C11 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 196-040 | C11 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 196-050 | C11 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 196-060 | C11 | 120 tests | \$350 |
| anti-human CD45R Clone: 351C5 | Pur/PF | 196-820 | C11 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 195-020 | 351C5 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 195-030 | 351C5 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 195-040 | 351C5 | 120 tests | \$325 |
| anti-human CD45RA Clone: 158.4D3 | Pur/PF | 195-820 | 351C5 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 394-020 | 158.4D3 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 394-030 | 158.4D3 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 394-040 | 158.4D3 | 120 tests | \$235 |
| anti-human CD45RO Clone: UCHL1 | PE | 394-050 | 158.4D3 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 394-820 | 158.4D3 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 194-020 | UCHL1 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 194-030 | UCHL1 | 100 ug | \$275 |
| anti-human CD46 Clone: 169-1-E4.3 | FITC | 194-040 | UCHL1 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 194-050 | UCHL1 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 194-820 | UCHL1 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 197-020 | 169-1-E4.3 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD46 Clone: 169-1-E4.3 | Biotin | 197-030 | 169-1-E4.3 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 197-040 | 169-1-E4.3 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 197-050 | 169-1-E4.3 | 120 tests | \$300 |

| | | | | | |
|---|--------|----------------|------------|-----------|--------------|
| anti-human CD47 Clone: ANC2F6 | Pur/PF | 197-820 | 169-1-E4.3 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 198-020 | ANC2F6 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 198-030 | ANC2F6 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 198-040 | ANC2F6 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 198-050 | ANC2F6 | 120 tests | \$350 |
| anti-human CD48 Clone: 5-4.8 | Pur/PF | 198-820 | ANC2F6 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 199-020 | 5-4.8 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 199-030 | 5-4.8 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 199-040 | 5-4.8 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 199-050 | 5-4.8 | 120 tests | \$300 |
| anti-human CD49d Clone: BU49 | Pur/PF | 199-820 | 5-4.8 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 200-020 | BU49 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 200-030 | BU49 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 200-040 | BU49 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 200-050 | BU49 | 120 tests | \$300 |
| anti-human CD49f Clone: BQ16 | Pur/PF | 200-820 | BU49 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 356-020 | BQ16 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 356-030 | BQ16 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 356-040 | BQ16 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 356-050 | BQ16 | 120 tests | \$300 |
| anti-human CD50 Clone: 186-2G9 | Pur/PF | 356-820 | BQ16 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 201-020 | 186-2G9 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 201-030 | 186-2G9 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 201-040 | 186-2G9 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 201-050 | 186-2G9 | 120 tests | \$300 |
| anti-human CD51 Clone: P2W7 | Pur/PF | 201-820 | 186-2G9 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 202-020 | P2W7 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 202-030 | P2W7 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 202-040 | P2W7 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 202-050 | P2W7 | 120 tests | \$300 |
| anti-human CD53 Clone: 63.5A3 | Pur/PF | 202-820 | P2W7 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 204-020 | 63.5A3 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 204-030 | 63.5A3 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 204-040 | 63.5A3 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 204-050 | 63.5A3 | 120 tests | \$300 |
| anti-human CD54 (D1) Clone: 15.2 | Pur/PF | 204-820 | 63.5A3 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 205-020 | 15.2 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 205-030 | 15.2 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 205-040 | 15.2 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 205-050 | 15.2 | 120 tests | \$300 |
| anti-human CD54 (D2) Clone: 8.4A6 | Pur/PF | 205-820 | 15.2 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 206-020 | 8.4A6 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 206-030 | 8.4A6 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 206-040 | 8.4A6 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 206-050 | 8.4A6 | 120 tests | \$300 |
| anti-human CD55 Clone: 67 | Pur/PF | 206-820 | 8.4A6 | 100 ug | \$200 |
| | Pur WA | 207-020 | 67 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 207-030 | 67 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 207-040 | 67 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 207-050 | 67 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 207-820 | 67 | 100 ug | \$200 |

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| anti-human CD56 Clone: ERIC-1 | Pur WA | 208-020 | ERIC-1 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 208-030 | ERIC-1 | 100 ug | \$300 |
| | Pur/PF | 208-820 | ERIC-1 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD56 Clone: ANC7C7 | Pur WA | 308-020 | ANC7C7 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 308-030 | ANC7C7 | 100 ug | \$235 |
| | Pur/PF | 308-820 | ANC7C7 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD57 Clone: NK-1 | Pur WA | 209-020 | NK-1 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 209-030 | NK-1 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 209-040 | NK-1 | 120 tests | \$235 |
| | Pur/PF | 209-820 | NK-1 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD58(LFA-3) Clone: TS2 | Pur WA | 210-020 | TS2 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 210-030 | TS2 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 210-040 | TS2 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 210-050 | TS2 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 210-820 | TS2 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD59 Clone: BRA-10G | Pur WA | 211-020 | BRA-10G | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 211-030 | BRA-10G | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 211-040 | BRA-10G | 120 tests | \$235 |
| | PE | 211-050 | BRA-10G | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 211-820 | BRA-10G | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD60 Clone: UM4D4 | Pur WA | 212-020 | UM4D4 | 100 ug | \$235 |
| | Biotin | 212-030 | UM4D4 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 212-040 | UM4D4 | 120 tests | \$325 |
| | Pur/PF | 212-820 | UM4D4 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD62E Clone: HAE-1f | Pur WA | 240-020 | HAE-1f | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 240-030 | HAE-1f | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 240-040 | HAE-1f | 120 tests | \$235 |
| | PE | 240-050 | HAE-1f | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 240-820 | HAE-1f | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD62L Clone: LAM1-116 | Pur WA | 261-020 | LAM1-116 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 261-030 | LAM1-116 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 261-040 | LAM1-116 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 261-050 | LAM1-116 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 261-060 | LAM1-116 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 261-820 | LAM1-116 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD63 Clone: AHN16.1 | Pur WA | 215-020 | AHN16.1 | 100 ug | \$275 |
| | Biotin | 215-030 | AHN16.1 | 100 ug | \$300 |
| | FITC | 215-040 | AHN16.1 | 120 tests | \$300 |
| | PE | 215-050 | AHN16.1 | 120 tests | \$375 |
| | Pur/PF | 215-820 | AHN16.1 | 100 ug | \$275 |
| anti-human CD64 Clone: 10.1 | Pur WA | 216-020 | 10.1 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 216-030 | 10.1 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 216-040 | 10.1 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 216-050 | 10.1 | 120 tests | \$300 |
| | F(ab') ₂ | 216-520 | 10.1 | 100 ug | \$795 |
| | Fab-Biotin | 216-530 | 10.1 | 100 ug | \$950 |
| | Fab | 216-580 | 10.1 | 100 ug | \$795 |
| | Pur/PF | 216-820 | 10.1 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD66b (CEACAM8) Clone: ANC1D5 | Pur WA | 217-020 | ANC1D5 | 100 ug | \$235 |
| | Biotin | 217-030 | ANC1D5 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 217-040 | ANC1D5 | 120 tests | \$325 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------|-------------|-----------|--------------|
| | PE | 217-050 | ANC1D5 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 217-820 | ANC1D5 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD66b (CEACAM8) | Pur WA | 219-020 | ANC3C5 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC3C5 | Biotin | 219-030 | ANC3C5 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 219-040 | ANC3C5 | 120 tests | \$325 |
| | Pur/PF | 219-820 | ANC3C5 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD66b (CEACAM8) | Pur WA | 220-020 | ANC4A4 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC4A4 | Biotin | 220-030 | ANC4A4 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 220-040 | ANC4A4 | 120 tests | \$325 |
| | Pur/PF | 220-820 | ANC4A4 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD69 | Pur WA | 221-020 | HP-4B3 | 100 ug | \$200 |
| Clone: HP-4B3 | Biotin | 221-030 | HP-4B3 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 221-040 | HP-4B3 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 221-050 | HP-4B3 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 221-820 | HP-4B3 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD70 | Pur WA | 222-020 | BU69 | 100 ug | \$200 |
| Clone: BU69 | Biotin | 222-030 | BU69 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 222-040 | BU69 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 222-050 | BU69 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 222-060 | BU69 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 222-820 | BU69 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD71 | Pur WA | 223-020 | DF1513 | 100 ug | \$200 |
| Clone: DF1513 | Biotin | 223-030 | DF1513 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 223-040 | DF1513 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 223-050 | DF1513 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 223-820 | DF1513 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD74 | Pur WA | 226-020 | M-B741 | 100 ug | \$200 |
| Clone: M-B741 | Biotin | 226-030 | M-B741 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 226-040 | M-B741 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 226-050 | M-B741 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 226-060 | M-B741 | 120 tests | \$325 |
| | Pur/PF | 226-820 | M-B741 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD75 | Pur WA | 228-020 | LN1 | 100 ug | \$200 |
| Clone: LN1 | Biotin | 228-030 | LN1 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 228-040 | LN1 | 120 tests | \$235 |
| | Pur/PF | 228-820 | LN1 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD79a | Pur WA | 235-020 | ZL7-4 | 100 ug | \$200 |
| Clone: ZL7-4 | Biotin | 235-030 | ZL7-4 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 235-040 | ZL7-4 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 235-050 | ZL7-4 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 235-820 | ZL7-4 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD79b | Pur WA | 301-020 | SN8 | 100 ug | \$235 |
| Clone: SN8 | Biotin | 301-030 | SN8 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 301-040 | SN8 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 301-050 | SN8 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 301-820 | SN8 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD80 (B7-1) | Pur WA | 110-020 | P1.H1.A1.A1 | 100 ug | \$235 |
| Clone: P1.H1.A1.A1 | Biotin | 110-030 | P1.H1.A1.A1 | 100 ug | \$325 |
| | PE | 110-050 | P1.H1.A1.A1 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 110-820 | P1.H1.A1.A1 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD81 | Pur WA | 302-020 | 1.3.3.22 | 100 ug | \$275 |

| | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|
| Clone: 1.3.3.22 | Biotin | 302-030 | 1.3.3.22 | 100 ug | \$300 |
| | FITC | 302-040 | 1.3.3.22 | 120 tests | \$300 |
| | PE | 302-050 | 1.3.3.22 | 120 tests | \$375 |
| | Pur/PF | 302-820 | 1.3.3.22 | 100 ug | \$275 |
| anti-human CD83 | Pur WA | 304-020 | HB15e | 100 ug | \$200 |
| Clone: HB15e | Biotin | 304-030 | HB15e | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 304-040 | HB15e | 120 tests | \$235 |
| | PE | 304-050 | HB15e | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 304-820 | HB15e | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD84 | Pur WA | 305-020 | 152.1D5 | 100 ug | \$235 |
| Clone: 152.1D5 | Biotin | 305-030 | 152.1D5 | 100 ug | \$300 |
| | FITC | 305-040 | 152.1D5 | 120 tests | \$300 |
| | PE | 305-050 | 152.1D5 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 305-820 | 152.1D5 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD86 | Pur WA | 307-020 | BU63 | 100 ug | \$235 |
| Clone: BU63 | Biotin | 307-030 | BU63 | 100 ug | \$300 |
| | FITC | 307-040 | BU63 | 120 tests | \$300 |
| | PE | 307-050 | BU63 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 307-820 | BU63 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD94 | Pur WA | 315-020 | HP-3D9 | 100 ug | \$235 |
| Clone: HP-3D9 | Biotin | 315-030 | HP-3D9 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 315-040 | HP-3D9 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 315-050 | HP-3D9 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 315-820 | HP-3D9 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD95 | Pur WA | 316-020 | ANC95.1 | 100 ug | \$200 |
| Clone: ANC95.1 | Biotin | 316-030 | ANC95.1 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 316-040 | ANC95.1 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 316-050 | ANC95.1 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 316-820 | ANC95.1 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD98 | Pur WA | 319-020 | UM7F8 | 100 ug | \$235 |
| Clone: UM7F8 | Biotin | 319-030 | UM7F8 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 319-040 | UM7F8 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 319-050 | UM7F8 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 319-820 | UM7F8 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD100 | Pur WA | 321-020 | 133-1C6 | 100 ug | \$235 |
| Clone: 133-1C6 | Biotin | 321-030 | 133-1C6 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 321-040 | 133-1C6 | 120 tests | \$325 |
| | Pur/PF | 321-820 | 133-1C6 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD104 | Pur WA | 325-020 | UMA9 | 100 ug | \$235 |
| Clone: UMA9 | Biotin | 325-030 | UMA9 | 100 ug | \$300 |
| | FITC | 325-040 | UMA9 | 120 tests | \$300 |
| | PE | 325-050 | UMA9 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 325-820 | UMA9 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD105 | Pur WA | 326-020 | SN6 | 100 ug | \$200 |
| Clone: SN6 | Biotin | 326-030 | SN6 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 326-040 | SN6 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 326-050 | SN6 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 326-060 | SN6 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 326-820 | SN6 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD106 | Pur WA | 327-020 | 1.G11B1 | 100 ug | \$200 |
| Clone: 1.G11B1 | Biotin | 327-030 | 1.G11B1 | 100 ug | \$235 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| | FITC | 327-040 | 1.G11B1 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 327-050 | 1.G11B1 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 327-820 | 1.G11B1 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD117 | Pur WA | 338-020 | 57A5 | 100 ug | \$200 |
| Clone: 57A5 | Biotin | 338-030 | 57A5 | 100 ug | \$235 |
| | PE | 338-050 | 57A5 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 338-060 | 57A5 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 338-820 | 57A5 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD122 | Pur WA | 343-020 | 9A2 | 100 ug | \$200 |
| Clone: 9A2 | Biotin | 343-030 | 9A2 | 100 ug | \$235 |
| | Pur/PF | 343-820 | 9A2 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD127 | Pur WA | 348-020 | ANC8F2 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC8F2 | Biotin | 348-030 | ANC8F2 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 348-040 | ANC8F2 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 348-050 | ANC8F2 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 348-820 | ANC8F2 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD133(AC133) | Pur WA | 363-020 | ANC9C5 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC9C5 | Biotin | 363-030 | ANC9C5 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 363-040 | ANC9C5 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 363-050 | ANC9C5 | 120 tests | \$350 |
| | APC | 363-060 | ANC9C5 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 363-820 | ANC9C5 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD134(OX40) | Pur WA | 355-020 | BerAct35 | 100 ug | \$235 |
| Clone: BerAct35 | Biotin | 355-030 | BerAct35 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 355-040 | BerAct35 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 355-050 | BerAct35 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 355-820 | BerAct35 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD137 | Pur WA | 360-020 | 4B4-1 | 100 ug | \$235 |
| Clone: 4B4-1 | Biotin | 360-030 | 4B4-1 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 360-040 | 4B4-1 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 360-050 | 4B4-1 | 120 tests | \$350 |
| | F(ab') ₂ | 360-520 | 4B4-1 | 100 ug | \$745 |
| | Fab | 360-580 | 4B4-1 | 100 ug | \$745 |
| | Pur/PF | 360-820 | 4B4-1 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD137L | Pur WA | 365-020 | ANC5D6 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC5D6 | Biotin | 365-030 | ANC5D6 | 100 ug | \$325 |
| | PE | 365-050 | ANC5D6 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 365-820 | ANC5D6 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD147 | Pur WA | 376-020 | UM-8D6 | 100 ug | \$200 |
| Clone: UM-8D6 | Biotin | 376-030 | UM-8D6 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 376-040 | UM-8D6 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 376-050 | UM-8D6 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 376-060 | UM-8D6 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 376-820 | UM-8D6 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD152(CTLA-4) | Pur WA | 359-020 | ANC152.2/8H5 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC152.2/8H5 | Biotin | 359-030 | ANC152.2/8H5 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 359-040 | ANC152.2/8H5 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 359-050 | ANC152.2/8H5 | 120 tests | \$350 |
| | F(ab') ₂ | 359-520 | ANC152.2/8H5 | 100 ug | \$745 |
| | Fab | 359-580 | ANC152.2/8H5 | 100 ug | \$745 |
| | Pur/PF | 359-820 | ANC152.2/8H5 | 100 ug | \$235 |

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| anti-human CD154(CD40L) Clone: 24-31 | Pur WA | 353-020 | 24-31 | 100 ug | \$235 |
| | Biotin | 353-030 | 24-31 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 353-040 | 24-31 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 353-050 | 24-31 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 353-820 | 24-31 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD155(PVR) Clone: ANC2B2 | Pur WA | 255-020 | ANC2B2 | 100 ug | \$235 |
| | Biotin | 255-030 | ANC2B2 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 255-040 | ANC2B2 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 255-050 | ANC2B2 | 120 tests | \$400 |
| | Pur/PF | 255-820 | ANC2B2 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD155(PVR) Clone: ANC6A3 | Pur WA | 350-020 | ANC6A3 | 100 ug | \$235 |
| | Biotin | 350-030 | ANC6A3 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 350-040 | ANC6A3 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 350-050 | ANC6A3 | 120 tests | \$400 |
| | Pur/PF | 350-820 | ANC6A3 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD161(NKR-P1A) Clone: B199.2 | Pur WA | 388-020 | B199.2 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 388-030 | B199.2 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 388-040 | B199.2 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 388-050 | B199.2 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 388-820 | B199.2 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD165 Clone: AD2 | Pur WA | 392-020 | AD2 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 392-030 | AD2 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 392-040 | AD2 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 392-050 | AD2 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 392-820 | AD2 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD166 Clone: 3A6 | Pur WA | 393-020 | 3A6 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 393-030 | 3A6 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 393-040 | 3A6 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 393-050 | 3A6 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 393-820 | 3A6 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD235(Glycophorin A) Clone: A63-B/C2 | Pur WA | 122-020 | A63-B/C2 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 122-030 | A63-B/C2 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 122-040 | A63-B/C2 | 120 tests | \$235 |
| | Pur/PF | 122-820 | A63-B/C2 | 100 ug | \$200 |
| | anti-human CD244 (2B4) Clone: ANC244.8/8F7 | Pur WA | 239-020 | ANC244.8/8F7 | 100 ug |
| Biotin | | 239-030 | ANC244.8/8F7 | 100 ug | \$300 |
| FITC | | 239-040 | ANC244.8/8F7 | 120 tests | \$300 |
| PE | | 239-050 | ANC244.8/8F7 | 120 tests | \$350 |
| Pur/PF | | 239-820 | ANC244.8/8F7 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD244 (2B4) Clone: ANC2B4/3B12 | Pur WA | 259-020 | ANC2B4/3B12 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 259-040 | ANC2B4/3B12 | 120 tests | \$325 |
| | Pur/PF | 259-820 | ANC2B4/3B12 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD252(OX40L) Clone: ANC10G1 | Pur WA | 400-020 | ANC10G1 | 100 ug | \$235 |
| | Biotin | 400-030 | ANC10G1 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 400-040 | ANC10G1 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 400-050 | ANC10G1 | 120 tests | \$350 |
| | APC | 400-060 | ANC10G1 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 400-820 | ANC10G1 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD257(BAFF) Clone: ANC2H3 | Pur WA | 266-020 | ANC2H3 | 100 ug | \$235 |
| | Biotin | 266-030 | ANC2H3 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 266-040 | ANC2H3 | 120 tests | \$325 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------|---------|--------------|-----------|-------|
| | PE | 266-050 | ANC2H3 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 266-820 | ANC2H3 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD268 (BAFFR) | Pur WA | 275-020 | ANC268.2/6E6 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC269.2/6E6 | Biotin | 275-030 | ANC268.2/6E6 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 275-040 | ANC268.2/6E6 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 275-050 | ANC268.2/6E6 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 275-820 | ANC268.2/6E6 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD269 (BCMA) | Pur WA | 269-020 | ANC3B1 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC3B1 | Biotin | 269-030 | ANC3B1 | 100 ug | \$325 |
| | PE | 269-050 | ANC3B1 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 269-820 | ANC3B1 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD270(HVEM) | Pur WA | 270-020 | ANC3B7 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC3B7 | Biotin | 270-030 | ANC3B7 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 270-040 | ANC3B7 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 270-050 | ANC3B7 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 270-820 | ANC3B7 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD271 (NGFR) | Pur WA | 271-020 | ANC271/3D7 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC271/3D7 | Biotin | 271-030 | ANC271/3D7 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 271-040 | ANC271/3D7 | 120 tests | \$325 |
| | Pur/PF | 271-820 | ANC271/3D7 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD272(BTLA) | Pur WA | 272-020 | ANC6E9 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC6E9 | Biotin | 272-030 | ANC6E9 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 272-040 | ANC6E9 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 272-050 | ANC6E9 | 120 tests | \$350 |
| | APC | 272-060 | ANC6E9 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 272-820 | ANC6E9 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD272 (BTLA) | Pur WA | 372-020 | ANC5A5 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC5A5 | Biotin | 372-030 | ANC5A5 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 372-040 | ANC5A5 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 372-050 | ANC5A5 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 372-820 | ANC5A5 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD273(B7-DC) | Pur WA | 273-020 | ANC8D12 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC8D12 | Biotin | 273-030 | ANC8D12 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 273-040 | ANC8D12 | 120 tests | \$325 |
| | Pur/PF | 273-820 | ANC8D12 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD274(B7-H1) | Pur WA | 274-020 | ANC6H1 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC6H1 | Biotin | 274-030 | ANC6H1 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 274-040 | ANC6H1 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 274-050 | ANC6H1 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 274-820 | ANC6H1 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD275(B7-H2) | Pur WA | 263-020 | ANC4E3 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC4E3 | Biotin | 263-030 | ANC4E3 | 100 ug | \$325 |
| | Pur/PF | 263-820 | ANC4E3 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD278(ICOS) | Pur WA | 265-020 | ANC6C6 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC6C6 | Biotin | 265-030 | ANC6C6 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 265-040 | ANC6C6 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 265-050 | ANC6C6 | 120 tests | \$350 |
| | APC | 265-060 | ANC6C6 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 265-820 | ANC6C6 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD279(PD-1) | Pur WA | 279-020 | ANC4H6 | 100 ug | \$200 |
| Clone: ANC4H6 | Biotin | 279-030 | ANC4H6 | 100 ug | \$235 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|
| | FITC | 279-040 | ANC4H6 | 120 tests | \$235 |
| | Pur/PF | 279-820 | ANC4H6 | 100 ug | \$200 |
| anti-human CD326(EpCAM) | Pur WA | 126-020 | ANC8D4 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC8D4 | Biotin | 126-030 | ANC8D4 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 126-040 | ANC8D4 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 126-050 | ANC8D4 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 126-820 | ANC8D4 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD357(GITR) | Pur WA | 268-020 | ANC7D6 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC7D6 | Biotin | 268-030 | ANC7D6 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 268-040 | ANC7D6 | 120 tests | \$325 |
| | Pur/PF | 268-820 | ANC7D6 | 100 ug | \$235 |
| anti-human CD357(GITR) | Pur WA | 368-020 | ANC5E3 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC5E3 | Biotin | 368-030 | ANC5E3 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 368-040 | ANC5E3 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 368-050 | ANC5E3 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 368-820 | ANC5E3 | 100 ug | \$235 |
| anti-human DR3 | Pur WA | 250-020 | ANC2D12 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC2D12 | Biotin | 250-030 | ANC2D12 | 100 ug | \$325 |
| | Pur/PF | 250-820 | ANC2D12 | 100 ug | \$235 |
| anti-human FOXP3 | Pur WA | 333-020 | ANCFX2D7 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANCFX2D7 | Biotin | 333-030 | ANCFX2D7 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 333-040 | ANCFX2D7 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 333-050 | ANCFX2D7 | 120 tests | \$400 |
| anti-human GARP (LRRC32) | Pur WA | 277-020 | ANC8C9 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC8C9 | Biotin | 277-030 | ANC8C9 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 277-040 | ANC8C9 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 277-050 | ANC8C9 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 277-820 | ANC8C9 | 100 ug | \$235 |
| anti-human Hif-1a | Pur WA | 335-020 | ANC10G3 | 100 ug | \$235 |
| Clone: ANC10G3 | Pur/PF | 335-820 | ANC10G3 | 100 ug | \$235 |
| anti-human IFN gamma | Pur WA | 247-020 | ANC2E11 | 100 ug | \$200 |
| Clone: ANC2E11 | Biotin | 247-030 | ANC2E11 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 247-040 | ANC2E11 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 247-050 | ANC2E11 | 120 tests | \$300 |
| anti-human IgA | Pur WA | 137-020 | Hisa43 | 100 ug | \$200 |
| Clone: Hisa43 | Biotin | 137-030 | Hisa43 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 137-040 | Hisa43 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 137-050 | Hisa43 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 137-820 | Hisa43 | 100 ug | \$200 |
| | HRP | 137-990 | Hisa43 | 100 ug | \$415 |
| anti-human IgG | Pur WA | 139-020 | ICO-97 | 100 ug | \$200 |
| Clone: ICO-97 | Biotin | 139-030 | ICO-97 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 139-040 | ICO-97 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 139-050 | ICO-97 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 139-820 | ICO-97 | 100 ug | \$200 |
| | HRP | 139-990 | ICO-97 | 100 ug | \$415 |
| anti-human IgM | Pur WA | 141-020 | UCHB1 | 100 ug | \$200 |
| Clone: UCHB1 | Biotin | 141-030 | UCHB1 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 141-040 | UCHB1 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 141-050 | UCHB1 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 141-820 | UCHB1 | 100 ug | \$200 |

| | | | | | |
|--|--------|----------------|-------------|-----------|--------------|
| anti-human IL-2 Clone: ANC7F7 | Pur WA | 245-020 | ANC7F7 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 245-030 | ANC7F7 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 245-040 | ANC7F7 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 245-050 | ANC7F7 | 120 tests | \$300 |
| anti-human Kappa Clone: L1C1 | Pur WA | 136-020 | L1C1 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 136-030 | L1C1 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 136-040 | L1C1 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 136-050 | L1C1 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 136-820 | L1C1 | 100 ug | \$200 |
| | HRP | 136-990 | L1C1 | 100 ug | \$415 |
| anti-human Lambda Clone: ICO106 | Pur WA | 138-020 | ICO106 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 138-030 | ICO106 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 138-040 | ICO106 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 138-050 | ICO106 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 138-820 | ICO106 | 100 ug | \$200 |
| anti-human LTbetaR Clone: ANCLTR2/9E2 | Pur WA | 267-020 | ANCLTR2/9E2 | 100 ug | \$235 |
| | Biotin | 267-030 | ANCLTR2/9E2 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 267-040 | ANCLTR2/9E2 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 267-050 | ANCLTR2/9E2 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 267-820 | ANCLTR2/9E2 | 100 ug | \$235 |
| anti-human MHC Class I Clone: 3F10 | Pur WA | 121-020 | 3F10 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 121-030 | 3F10 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 121-040 | 3F10 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 121-050 | 3F10 | 120 tests | \$300 |
| | Pur/PF | 121-820 | 3F10 | 100 ug | \$200 |
| anti-human MHC Class II Clone: TDR31.1 | Pur WA | 131-020 | TDR31.1 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 131-030 | TDR31.1 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 131-040 | TDR31.1 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 131-050 | TDR31.1 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 131-060 | TDR31.1 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 131-820 | TDR31.1 | 100 ug | \$200 |
| anti-human p53 Clone: Pab240 | Pur WA | 227-020 | Pab240 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 227-030 | Pab240 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 227-040 | Pab240 | 120 tests | \$235 |
| anti-human perforin Clone: deltaG9 | Pur WA | 358-020 | deltaG9 | 100 ug | \$235 |
| | Biotin | 358-030 | deltaG9 | 100 ug | \$325 |
| | FITC | 358-040 | deltaG9 | 120 tests | \$325 |
| | PE | 358-050 | deltaG9 | 120 tests | \$350 |
| anti-human TCR C beta 1 Clone: Jovi-1 | Pur WA | 101-020 | Jovi-1 | 100 ug | \$325 |
| | Biotin | 101-030 | Jovi-1 | 100 ug | \$475 |
| | FITC | 101-040 | Jovi-1 | 120 tests | \$475 |
| | PE | 101-050 | Jovi-1 | 120 tests | \$575 |
| | APC | 101-060 | Jovi-1 | 120 tests | \$575 |
| | Pur/PF | 101-820 | Jovi-1 | 100 ug | \$325 |
| anti-human TCR V beta 3 Clone: Jovi-3 | Pur WA | 102-020 | Jovi-3 | 100 ug | \$250 |
| | Biotin | 102-030 | Jovi-3 | 100 ug | \$350 |
| | FITC | 102-040 | Jovi-3 | 120 tests | \$350 |
| | PE | 102-050 | Jovi-3 | 120 tests | \$450 |
| | Pur/PF | 102-820 | Jovi-3 | 100 ug | \$250 |
| anti-human TIGIT Clone: ANCTG6 | Pur WA | 340-020 | ANCTG6 | 100 ug | \$235 |
| | Biotin | 340-030 | ANCTG6 | 100 ug | \$325 |

| | | | | | |
|--|--------|----------------|--------|-----------|--------------|
| anti-human TNF alpha Clone: J1D9 | PE | 340-050 | ANCTG6 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 340-820 | ANCTG6 | 100 ug | \$235 |
| | Pur WA | 398-020 | J1D9 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 398-030 | J1D9 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 398-040 | J1D9 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 398-050 | J1D9 | 120 tests | \$300 |

anti-Mouse Antibodies

| | Form | Catalog # | Clone | Size | \$ U.S. |
|---|--|------------------|----------------|-------------|----------------|
| anti-mouse CD3 Clone: 145-2C11 | Pur WA | 703-020 | 145-2C11 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 703-030 | 145-2C11 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 703-040 | 145-2C11 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 703-050 | 145-2C11 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 703-060 | 145-2C11 | 120 tests | \$350 |
| | Pur/PF | 703-820 | 145-2C11 | 100 ug | \$200 |
| anti-mouse CD4 Clone: GK1.5 | Pur WA | 704-020 | GK1.5 | 100 ug | \$200 |
| | Biotin | 704-030 | GK1.5 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 704-040 | GK1.5 | 120 tests | \$235 |
| | PE | 704-050 | GK1.5 | 120 tests | \$300 |
| | APC | 704-060 | GK1.5 | 120 tests | \$350 |
| | PE-Cy7 | 704-070 | GK1.5 | 120 tests | \$350 |
| | Pur PF | 704-820 | GK1.5 | 100 ug | \$200 |
| | anti-mouse CD8 alpha Clone: 53-6 | Pur WA | 260-020 | 53-6 | 100 ug |
| Biotin | | 260-030 | 53-6 | 100 ug | \$235 |
| FITC | | 260-040 | 53-6 | 120 tests | \$235 |
| PE | | 260-050 | 53-6 | 120 tests | \$300 |
| APC | | 260-060 | 53-6 | 120 tests | \$350 |
| PE-Cy7 | | 260-070 | 53-6 | 120 tests | \$350 |
| Pur PF | | 260-820 | 53-6 | 100 ug | \$200 |
| anti-mouse CD45R(B220) Clone: RA3-3A1/6.1 | | Pur WA | 720-020 | RA3-3A1/6.1 | 100 ug |
| | Biotin | 720-030 | RA3-3A1/6.1 | 100 ug | \$235 |
| | FITC | 720-040 | RA3-3A1/6.1 | 120 tests | \$235 |
| | Pur PF | 720-820 | RA3-3A1/6.1 | 100 ug | \$200 |

Human Recombinant Proteins

| | Form | Catalog # | Clone | Size | \$ U.S. |
|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|----------------|
| Recombinant hCD24-mulg | Pur WA | 559-020 | | 25 ug | \$350 |
| | Pur/PF | 559-820 | | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD27-mulg | Pur WA | 543-020 | | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 543-030 | | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 543-820 | | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD28-mulg | Pur WA | 508-020 | | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 508-030 | | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 508-820 | | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD40-mulg | Pur WA | 504-020 | | 25 ug | \$375 |
| | Biotin | 504-030 | | 25 ug | \$450 |
| | PE | 504-050 | | 50 tests | \$675 |

| | | | | |
|--|--------|---------|----------|-------|
| | APC | 504-060 | 50 tests | \$675 |
| | Pur/PF | 504-820 | 25 ug | \$375 |
| Recombinant hCD54-mulg | Pur WA | 514-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 514-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 514-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD56(trn)-mulg | Pur WA | 522-020 | 25 ug | \$350 |
| | Pur/PF | 522-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD70-muCD8 | Pur WA | 537-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 537-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 537-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD80-mulg | Pur WA | 510-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 510-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 510-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD86-mulg | Pur WA | 509-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 509-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 509-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD86(P2)-mulg | Pur WA | 579-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 579-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 579-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD86(var)-mulg | Pur WA | 589-020 | 25 ug | \$350 |
| | Pur/PF | 589-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD95(Fas)-hulg | Pur WA | 506-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 506-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 506-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD123(IL-3R α)-hulg | Pur WA | 545-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 545-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 545-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD127-mulg | Pur WA | 539-020 | 25 ug | \$350 |
| | Pur/PF | 539-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD134(OX40)-mulg | Pur WA | 513-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 513-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 513-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD137(4-1BB)-hulg | Pur WA | 502-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 502-030 | 25 ug | \$425 |
| | FITC | 502-040 | 50 tests | \$425 |
| | PE | 502-050 | 50 tests | \$600 |
| | Pur/PF | 502-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD137L-muCD8 | Pur WA | 503-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 503-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 503-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD152(CTLA-4)-mulg | Pur WA | 501-020 | 25 ug | \$375 |
| | Biotin | 501-030 | 25 ug | \$450 |
| | FITC | 501-040 | 50 tests | \$450 |
| | PE | 501-050 | 50 tests | \$675 |
| | APC | 501-060 | 50 tests | \$675 |
| | Pur/PF | 501-820 | 25 ug | \$375 |
| Recombinant hCD154-muCD8 | Pur WA | 505-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 505-030 | 25 ug | \$425 |
| | PE | 505-050 | 50 tests | \$600 |
| | Pur/PF | 505-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD155(PVR)-mulg | Pur WA | 555-020 | 25 ug | \$350 |

| | | | | |
|--|--------|---------|----------|-------|
| | Biotin | 555-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 555-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD244(2B4)-muCD8 | Pur WA | 544-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 544-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 544-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD252(OX40L)-muCD8 | Pur WA | 512-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 512-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 512-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD257(BAFF)(trn)-muCD8 | Pur WA | 525-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 525-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 525-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD268(BAFFR)-mulg | Pur WA | 524-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 524-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 524-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD269(BCMA)-mulg | Pur WA | 519-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 519-030 | 25 ug | \$475 |
| | Pur/PF | 519-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD270(HVEM)-mulg | Pur WA | 531-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 531-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 531-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD271(NGFR)-mulg | Pur WA | 527-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 527-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 527-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD272(BTLA)-mulg | Pur WA | 542-020 | 25 ug | \$350 |
| | Pur/PF | 542-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD273(B7-DC)-mulg | Pur WA | 573-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 573-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 573-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD274 (B7-H1)-mulg | Pur WA | 541-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 541-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 541-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD275(B7-H2)-mulg | Pur WA | 575-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 575-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 575-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD278(ICOS)-mulg | Pur WA | 517-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 517-030 | 25 ug | \$475 |
| | PE | 517-050 | 50 tests | \$600 |
| | Pur/PF | 517-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD279(PD-1)-mulg | Pur WA | 549-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 549-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 549-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hCD304-mulg | Pur WA | 557-020 | 25 ug | \$350 |
| | Pur/PF | 557-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hDR3-mulg | Pur WA | 528-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 528-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 528-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hLTbetaR-mulg | Pur WA | 536-020 | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 536-030 | 25 ug | \$425 |
| | Pur/PF | 536-820 | 25 ug | \$350 |
| Recombinant hTIGIT-mulg | Pur WA | 556-020 | 25 ug | \$350 |
| | Pur/PF | 556-030 | 25 ug | \$425 |

| | | | |
|--------|----------------|-------|--------------|
| Pur/PF | 556-820 | 25 ug | \$350 |
|--------|----------------|-------|--------------|

2nd step detection reagents

| | Form | Catalog # | Clone | Size | \$ U.S. |
|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|----------------|
| Goat anti-Mouse IgG/IgM | FITC | 232-010 | | 0.5 ml | \$150 |
| | FITC | 232-011 | | 1 ml | \$235 |
| | Biotin | 234-010 | | 0.5 ml | \$150 |
| | Biotin | 234-011 | | 1 ml | \$235 |
| anti-poly His | Pur WA | 801-020 | | 100 ug | \$210 |
| | HRP | 801-990 | | 100 ug | \$415 |
| Streptavidin | PE | 253-050 | | 120 tests | \$150 |
| | FITC | 254-040 | | 120 tests | \$150 |

Immunoglobulin Isotype Controls

| | Form | Catalog # | Clone | Size | \$ U.S. | |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| Human IgG1k | Pur WA | 295-010 | | 100 ug | \$275 | |
| | Biotin | 295-030 | | 100 ug | \$275 | |
| | FITC | 295-040 | | 100 ug | \$275 | |
| | PE | 295-050 | | 100 ug | \$275 | |
| | APC | 295-060 | | 100 ug | \$300 | |
| | Pur/PF | 295-810 | | 100 ug | \$275 | |
| Mouse IgG1 | Pur WA | 278-010 | MOPC31C | 100 ug | \$150 | |
| | Biotin | 278-030 | MOPC31C | 100 ug | \$200 | |
| | FITC | 278-040 | MOPC31C | 100 ug | \$200 | |
| | PE | 278-050 | MOPC31C | 100 ug | \$235 | |
| | APC | 278-060 | MOPC31C | 100 ug | \$350 | |
| | F(ab') ₂ | 278-520 | MOPC31C | 100 ug | \$450 | |
| | Fab-Biotin | 278-530 | MOPC31C | 100 ug | \$500 | |
| | Fab | 278-580 | MOPC31C | 100 ug | \$450 | |
| | Pur/PF | 278-810 | MOPC31C | 100 ug | \$150 | |
| | Mouse IgG2a | Pur WA | 281-010 | RPC5 | 100 ug | \$150 |
| Biotin | | 281-030 | RPC5 | 100 ug | \$200 | |
| FITC | | 281-040 | RPC5 | 100 ug | \$200 | |
| PE | | 281-050 | RPC5 | 100 ug | \$235 | |
| APC | | 281-060 | RPC5 | 100 ug | \$350 | |
| F(ab') ₂ | | 281-520 | RPC5 | 100 ug | \$450 | |
| Fab | | 281-580 | RPC5 | 100 ug | \$450 | |
| Pur/PF | | 281-810 | RPC5 | 100 ug | \$150 | |
| Mouse IgG2b | | Pur WA | 284-010 | BPC4 | 100 ug | \$150 |
| | | Biotin | 284-030 | BPC4 | 100 ug | \$200 |
| | FITC | 284-040 | BPC4 | 100 ug | \$200 | |
| | PE | 284-050 | BPC4 | 100 ug | \$235 | |
| | APC | 284-060 | BPC4 | 100 ug | \$350 | |
| | Pur/PF | 284-810 | BPC4 | 100 ug | \$150 | |
| Mouse IgG3 | Pur WA | 287-010 | SIPC3385 | 100 ug | \$150 | |
| | Biotin | 287-030 | SIPC3385 | 100 ug | \$200 | |
| | FITC | 287-040 | SIPC3385 | 100 ug | \$200 | |



| | | | | | |
|---|--------|----------------|----------|--------|--------------|
| Mouse IgM | PE | 287-050 | SIPC3385 | 100 ug | \$235 |
| | Pur/PF | 287-810 | SIPC3385 | 100 ug | \$150 |
| | Pur WA | 290-010 | TEPC183 | 100 ug | \$150 |
| | Biotin | 290-030 | TEPC183 | 100 ug | \$200 |
| | FITC | 290-040 | TEPC183 | 100 ug | \$200 |
| Recombinant muIgFc (Control Protein) | Pur/PF | 290-810 | TEPC183 | 100 ug | \$150 |
| | Pur WA | 581-020 | | 25 ug | \$350 |
| | Biotin | 581-030 | | 25 ug | \$350 |
| | Pur/PF | 581-820 | | 25 ug | \$350 |

Form Key

Pur WA: Purified with Antibiotic

Pur/PF: Purified Preservative-free

Biotin: Biotin conjugate

FITC: Fluorescein conjugate

R-PE: Phycoerythrin conjugate

F(ab')₂: Fab dimer (Preservative-free)

Fab: Fab monomer (Preservative-free)

APC: Allophycocyanin conjugate

PE-Cy7: Phycoerythrin-Cy tandem dye conjugate





































